

2217.

Na osnovu člana 11 i člana 26 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21) i člana 23 Zakona o sprovođenju mjera podrške poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja i politike ribarstva („Službeni list CG“, broj 92/25), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. decembra 2025. godine, donijela je

UREDBU
O REALIZACIJI I POSTUPKU KORIŠĆENJA IAKS MJERA INSTRUMENTA
PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE (IPARD III PROGRAMA) I DIREKTNIH
PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Predmet

Član 1

Ovom uredbom uređuje se realizacija i postupak korišćenja sredstava finansijske podrške, način podnošenja zahtjeva za korišćenje sredstava podrške, kao i način sprovođenja mjera i pojedinih faza sprovođenja mjera pomoću Integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema (u daljem tekstu: IAKS mjere), za sprovođenje mjera ruralnog razvoja iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) za “Agro-ekološke-klimatske mjere i mjere organske proizvodnje (u daljem tekstu: Mjera 4), podmjera 1- Održivo korišćenje planinskih travnjaka (pašnjaka i livada), podmjera 2 - Organska proizvodnja i podmjera 3 - Genetički resursi u poljoprivredi, kao i direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji (osnovna plaćanja), direktnih plaćanja za mladog poljoprivrednika, proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji i plaćanja za područja sa prirodnim ograničenjima (ANC).

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

- 1) **uslovno grlo** je jedinica za poređenje među vrstama i kategorijama domaćih životinja;
- 2) **oranica** je poljoprivredna površina koja se redovno obrađuje radi proizvodnje jednogodišnjih ili višegodišnjih kultura koje se uzgajaju u plodoredu najviše pet godina, a uključuje i površinu koja je privremeno zasijana travom ili drugim vrstama za stočnu hranu, kao i površina pod ugarom, u periodu kraćem od pet godina;
- 3) **livada** je poljoprivredna površina koja se koristi za proizvodnju trave, bilo zasijane ili samonikle i nije uključena u plodored pet ili više godina, a kositi najmanje jednom godišnje;
- 4) **pašnjak** je poljoprivredna površina pokrivena travom, uključujući žbunje i/ili drveće i nije uključena u plodored pet ili više godina, a površina se mora koristiti za ispašu stoke;
- 5) **zasad** masline je poljoprivredna površina zasađenja maslinama;
- 6) **poljoprivredna parcela** je neprekinuta površina zemljišta u okviru poljoprivredne parcele koja se vodi u Evidenciji parcela poljoprivrednog zemljišta i koja obuhvata jednu skupinu usjeva ili zasada;
- 7) **viša sila** - prirodni događaj ili ljudska radnja koja se nije mogla predvidjeti ili spriječiti definisana zakonom kojim se reguliše sprovođenje mjera podrške poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja i politike ribarstva.

Korisnici IAKS mjera

Član 3

Korisnik IAKS mjera podrške (u daljem tekstu: korisnik) može da bude nosilac poljoprivrednog gazdinstva i organizacija proizvođača, upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o sprovođenju mjera podrške poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja i politike ribarstva.

Organizacija proizvođača iz stava 1 ovog člana mora da budu upisana u Registar organizacija proizvođača u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Korisnik ne može da koristi sredstva podrške ako je udio državnog vlasništva u kapitalu društva iznad 25%.

Implementaciono tijelo

Član 4

Organizaciona jedinica za IPARD plaćanja organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: IPARD Agencija), vodi i koristi sljedeće registre, evidencije i baze podataka:

- Registar poljoprivrednih gazdinstava;
- Evidenciju parcela poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: SIZEP);
- Evidenciju zahtjeva;
- sistem kontrola i kazni;
- elektronsku bazu podataka koju uspostavlja i vodi organa uprave nadležnog za poslove veterinarstva;
- Registar subjekata u organskoj proizvodnji;
- Registar maslinara;
- vinogradarski registar.

Radi sprovođenja mjera IAKS-a organi nadležni za registre, evidencije i baze podataka iz stava 1 ovog člana dostavljaju podatke IPARD Agenciji.

Finansiranje

Član 5

Osnov za obračun podrške po površini je prihvatljivi hektar, a osnov za obračun podrške za domaće životinje je uslovno grlo, u skladu sa Prilogom 1.

Opšti uslovi za ostvarivanje podrške za IAKS mjere

Član 6

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava podrške za IAKS mjere su:

- 1) da je gazdinstvo korisnika registrovano u Registru poljoprivrednih gazdinstava, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku;
- 2) da su površine upisane u SIZEP najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku;
- 3) da su životinje (uslovna grla) upisane u Registru držalaca životinja u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast identifikacije životinja;
- 4) da je zahtjev podnešen kroz sistem Evidencije zahtjeva u roku propisanom Javnim pozivom;
- 5) da su ispunjeni minimalni uslovi propisani za određenu IAKS mjeru Javnim pozivom;
- 6) da su ispunjeni specifični kriterijumi prihvatljivosti za određenu IAKS mjeru propisani Javnim pozivom;

7) da je nadležnim timovima za kontrolu na terenu omogućeno nesmetano sprovođenje terenske kontrole.

Sprovođenje podmjera iz Mjere 4

Član 7

Obavezan period za sprovođenje podmjera iz Mjere 4 je pet godina, računajući od godine podnošenja zahtjeva za ulazak u sistem podrške, odnosno do kraja finansiranja i praćenja Programa za programski period 2021-2027 (u daljem tekstu: IPARD III program).

U periodu iz stava 1 ovog člana zahtjevana površina ili broj uslovnih grla ne smije biti umanjen osim u slučaju više sile.

U slučaju povećanja obima proizvodnje, period iz stava 1 ovog člana za novoprijavljene površine i/ili uslovna grla računa se od dana podnošenja zahtjeva za novoprijavljene površine i/ili uslovna grla, do kraja finansiranja IPARD III programa.

Uslovi za dobijanje sredstava podrške iz Mjere 4 podmjera 1

Član 8

Sredstva podrške iz Mjere 4 podmjera 1 mogu koristiti fizička ili pravna lica, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju i zakonom kojim se reguliše sprovođenje mjera podrške poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja i politike ribarstva, kao i organizacije proizvođača upisane u Registar organizacija proizvođača u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Sredstava podrške iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti samo za zemljište koje je klasifikovano kao pašnjaci i/ili livade koji su upisani u SIZEP kao površine koje koriste korisnici najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku, ako ne postoji spor sa ostalim korisnicima podrške.

Korisnici moraju posjedovati, odnosno koristiti najmanje 1 ha zemljišta klasifikovanog kao pašnjaci i/ili livade koji su upisani u SIZEP sistemu najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku kao površine koje koriste korisnici, ako ne postoji spor sa ostalim korisnicima podrške.

Gustina populacije životinja po hektaru iznosi od 0,5 uslovnih grla do 1 uslovnog grla po ha tokom čitavog perioda ugovornih obaveza.

Obračun uslovnih grla dat je u Prilogu 1.

Prihvatljiva površina pašnjaka određuje se množenjem ukupne (grafičke) površine parcele koeficijentom prihvatljivosti, u skladu sa propisom kojim se uređuje bliža sadržina i način uspostavljanja evidencije parcela poljoprivrednog zemljišta.

Obaveze korisnika iz Mjere 4 podmjera 1

Član 9

Korisnik sredstava podrške iz Mjere 4 podmjera 1 je dužan da pohađa obuku na temu standarda EU koji se odnose na opšte i posebne ciljeve Zelene agende za Zapadni Balkan i Zelenog sporazuma EU i relevantne obavezne standarde EU i njihovu implementaciju u pogledu održavanja pašnjaka, koju odobrava organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana dostavljaju se uz zahtjev za dodjelu podrške.

Ispaša na površinama koje su predmet podrške mora da se vrši najmanje tri mjeseca (90 dana) tokom kalendarske godine.

Korisnik je dužan da održava pašnjak kako bi se spriječila ispaša koja bi ugrozila prirodna staništa i divlju floru i faunu u skladu sa Prilogom 2.

Korisnik je dužan da vodi dnevnik ispaše na Obrascu 1.

Gustina populacije na pašnjaku mora iznositi od 0,5 uslovnih grla do 1 uslovnog grla po ha pašnjaka.

Uslovi za dobijanje sredstava podrške iz Mjere 4 podmjera 2 u prelaznom periodu

Član 10

Sredstva podrške iz Mjere 4 podmjera 2 u prelaznom periodu mogu koristiti fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar organskih proizvođača do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

Minimalna površina za ostvarivanje prava na podršku je 0,5 ha.

Svi vidovi organske proizvodnje su prihvatljivi i mogu da se sabiraju kako bi se postigla minimalna površina za podršku (višegodišnji zasadi, aromatično i ljekovito bilje, obradivo zemljište).

Ako je korisnik prijavio livade i/ili pašnjake kao površine, gustina populacije mora da iznosi od 0,5 uslovnih grla do 1 uslovnog grla po ha pašnjaka i/ili livada.

Zemljište mora da bude upisano u SIZEP, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

Korisnici podrške moraju da imaju ugovor o kontroli i sertifikaciji organske proizvodnje sa ovlašćenim kontrolnim tijelom u skladu sa propisom kojim se uređuje organska proizvodnja, za oblast za koju apliciraju i to tokom petogodišnjeg perioda sprovođenja ove mjere, odnosno do kraja finansiranja IPARD III programa.

Uslovi za dobijanje sredstava podrške iz Mjere 4 podmjera 2 za proizvođače sa sertifikatom za organsku proizvodnju

Član 11

Svi vidovi organske proizvodnje za proizvođače sa sertifikatom za organsku proizvodnju u okviru podmjere 2 su prihvatljivi i mogu da se sabiraju kako bi se postigla minimalna površina za podršku (višegodišnji zasadi, aromatično i ljekovito bilje, obradivo zemljište).

Ako je korisnik prijavio livade i/ili pašnjake kao površine, gustina populacije mora da iznosi od 0,5 uslovnih grla do 1 uslovnog grla po ha pašnjaka i/ili livada.

Korisnici podrške moraju da imaju ugovor o kontroli i sertifikaciji organske proizvodnje sa ovlašćenim kontrolnim tijelom u skladu sa propisom kojim se uređuje organska proizvodnja, za oblast za koju apliciraju i to tokom petogodišnjeg perioda sprovođenja ove mjere, odnosno do kraja finansiranja IPARD III programa.

Obaveze korisnika iz Mjere 4 podmjera 2

Član 12

Korisnik sredstava podrške iz Mjere 4 podmjera 2 je dužan da pohađa obuku na temu standarda EU koji se odnose na opšte i posebne ciljeve Zelene agende za Zapadni Balkan i Zelenog sporazuma EU i relevantne obavezne standarde EU i njihovu implementaciju i obuke na temu tehnika organske proizvodnje i upotrebe đubriva i pesticida u organskoj proizvodnji, koju odobrava Ministarstvo.

Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana dostavljaju se uz zahtjev za dodjelu podrške.

Korisnik je dužan da vodi evidencije o svim aktivnostima koje se odnose na aktivnosti u okviru ove podmjere.

Korisnik mora da posjeduje sertifikat za organsku proizvodnju do kraja ugovornog perioda za organske proizvođače koji se odnosi na podršku korisnika iz Mjere 4 podmjera 2.

Korisnik je dužan da održava sertifikaciju blagovremenim podnošenjem prijavne dokumentacije koju zahtijeva ovlašteno kontrolno tijelo za sertifikaciju u organskoj proizvodnji najkasnije do 1. maja tekuće godine.

Korisnik koji se ne nalaze na spisku ovlaštenog kontrolnog tijela za sertifikaciju ne mogu da ostvare pravo na podršku.

Kontrolno tijelo za organsku poljoprivrednu proizvodnju dostavlja Ministarstvu podatke o površinama, uslovnim grlima, jedinkama na kojima je potvrđena organska proizvodnja za svakog korisnika podrške na osnovu zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Uslovi za životinje za dobijanje sredstava podrške iz Mjere 4 podmjera 3

Član 13

Pravo na sredstva podrške imaju korisnici sa najmanje 1 ha zemljišta upisanim u SIZEP i sa najmanje 1 uslovnim grlom iz programa očuvanja genetičkih resursa u stočarstvu.

Uslovi za biljne vrste, odnosno sorte za dobijanje sredstava podrške iz Mjere 4 podmjera 3

Član 14

Pravo na sredstva podrške imaju korisnici sa najmanje 0,3 ha zemljišta upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava i SIZEP do dana podnošenje zahtjeva za podršku.

Zasađene vrste treba da budu u skladu sa programom očuvanja genetičkih resursa u biljnoj proizvodnji.

Obaveze korisnika iz Mjere 4 podmjera 3

Član 15

Korisnik je dužan da pohađa obuku na temu standarda EU koji se odnose na opšte i posebne ciljeve Zelene agende za Zapadni Balkan i Zelenog sporazuma EU i relevantne obavezne standarde EU i njihovu implementaciju u pogledu očuvanja biodiverziteta i obuke na temu tehnika za očuvanje ugroženih vrsta, koju odobrava Ministarstvo.

Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana dostavljaju se uz zahtjev za dodjelu podrške.

Korisnik je u obavezi da vodi evidenciju o veterinarskim i zdravstvenim pitanjima na svom gazdinstvu, kao i o svim aktivnostima koje se odnose na aktivnosti u okviru Mjere 4 podmjera 3.

Jedinstveni zahtjev

Član 16

Jedinstveni zahtjev za podršku (dalje u tekstu: jedinstveni zahtjev) obuhvata zahtjeve za podršku IAKS mjera koji se popunjavaju kroz elektronske baze Evidencije zahtjeva.

Poljoprivredno gazdinstvo može da podnese jedan jedinstveni zahtjev za tekuću godinu.

Jedinstveni zahtjev može da sadrži:

1) podatke o poljoprivredniku, datumu popunjavanja zahtjeva, potpis korisnika i potpis službenika;

2) podatke o biljnoj proizvodnji: alfanumerički podaci o površinama za koje se zahtijeva podrška iz SIZEP i Evidencije zahtjeva sa prijavom za IAKS mjeru;

3) podatke o animalnoj proizvodnji: podaci o grlima, jedinkama i/ili košnicama za koje poljoprivrednik podnosi zahtjev za IAKS mjeru;

4) izjavu korisnika da je upoznat sa pravima i obavezama za ostvarivanje podrške. Jedinstveni zahtjev dostavlja se na Obrascu 2.

Rokovi, mjesto i način podnošenja jedinstvenog zahtjeva

Član 17

Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev Ministarstvu, u roku definisanim javnim pozivom.

Korisnik uz pomoć zaposlenog u IPARD Agenciji podnosi i popunjava jedinstveni zahtjev, uz davanje pisane saglasnosti, u elektronskoj evidenciji jedinstvenih zahtjeva.

Korisnik je odgovoran za tačnost podataka u jedinstvenom zahtjevu.

Jedinstveni zahtjev može potpisati i punomoćnik korisnika, na osnovu ovjerenog punomoćja koje se prilaže uz jedinstveni zahtjev.

Elektronski popunjen i odštampan jedinstveni zahtjev korisnik, odnosno punomoćnik korisnika svojeručno potpisuje i dostavlja savjetniku.

Evidencija jedinstvenih zahtjeva

Član 18

Evidencija jedinstvenih zahtjeva sadrži sljedeće podatke:

- 1) podatke o gazdinstvu:
 - opšti podaci o gazdinstvu,
 - podaci o parcelama,
 - parcele prijavljene prethodne godine,
 - podaci o životinjama;
- 2) prijavu za subvenciju:
 - prijava biljne proizvodnje,
 - prijava životinjske proizvodnje,
 - podnošenje zahtjeva;
- 3) dostavljenu dokumentaciju;
- 4) izmjene podnijetih zahtjeva:
 - izmjena zahtjeva,
 - prijava više sile;
- 5) odustajanje od zahtjeva:
 - djelimično odustajanje od zahtjeva,
 - potpuno odustajanje od zahtjeva.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva

Član 19

Korisnik može da zatraži jednu ili više izmjena jedinstvenog zahtjeva, u roku za podnošenje tog zahtjeva.

Izmjene jedinstvenog zahtjeva korisnik podnosi u skladu sa članom 17 ove uredbe.

Odustajanje od jedinstvenog zahtjeva

Član 20

Korisnik može da djelimično ili u potpunosti odustane od jedinstvenog zahtjeva, odnosno da povuče zahtjev i/ili dokumentaciju za podršku.

Za odustajanje od jedinstvenog zahtjeva iz stava 1 ovog člana, korisnik dostavlja izjavu o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva na Obrascu 3.

Kontrola ispunjenosti uslova za IAKS mjere

Član 21

Kontrola ispunjenosti uslova za IAKS mjere obuhvata kontrolu blagovremenosti, kompletnosti i prihvatljivosti u jedinstvenom zahtjevu kao i ispunjenosti uslova za pojedine mjere podrške.

Kontrole iz stava 1 ovog člana se sastoje od:

- administrativnih kontrola;
- kontrole putem satelitskih snimaka na osnovu podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih podataka najmanje iste vrijednosti;
- kontrole putem digitalnih orto-foto snimaka iz SIZEP;
- kontrole putem snimaka bespilotnih letilica;
- kontrole terena na licu mjesta.

Ako se na osnovu kontrola iz stava 2 ovog člana ne može utvrditi ispunjenost uslova za ostvarenje podrške, IPARD Agencija može da sprovode kontrole na terenu.

Kontrola na terenu

Član 22

Kontrolu na terenu obavljaju kontrolori ovlašćeni od strane IPARD Agencije.

Korisnik ili njegov ovlašćeni punomoćnik dužni su da licu ovlašćenom za obavljanje kontrole na terenu omoguće:

- 1) pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivrednik, domaćim životinjama, objektima u kojima se obavlja poljoprivredna ili sa njom povezana aktivnost;
- 2) uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednika;
- 3) fotografisanje poljoprivrednog zemljišta, domaćih životinja, prostora, objekata na poljoprivrednom gazdinstvu;
- 4) potrebnu pomoć tokom obavljanja kontrole na terenu.

IPARD Agencija sprovodi kontrole na terenu na bazi analize rizika i nasumičnim odabirom.

Zahtjev za podršku odbacuje se kao neprihvatljiv u potpunosti ako korisnik ili njegov punomoćnik ne prihvataju ili spriječe izvođenje dijela kontrole ili kontrole na terenu.

Obračun podrške za direktna plaćanja

Član 23

Ako kontrolom iz člana 22 stav 3 ove uredbe nijesu uočena nepoklapanja, podrška se obračunava na osnovu zahtijevanog iznosa.

Ako se kontrolom iz stava 1 ovog člana utvrdi veća prihvatljiva površina od prijavljene u jedinstvenom zahtjevu, obračun se vrši prema podacima iz tog zahtjeva, a ako se utvrdi manja površina, obračun se vrši prema podacima koji su utvrđeni kontrolom na terenu.

Ako se nakon završene kontrole IAKS mjera, koje se finansiraju iz nacionalnih izvora po određenoj mjeri, utvrdi razlika između odobrenog iznosa sredstava podrške i zahtijevanog iznosa sredstava podrške od 20 do 50%, odobreni iznos se umanjuje za iznos procenata za koji je utvrđeno odstupanje.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, ako je utvrđeno odstupanje veće od 50%, korisnik nema pravo na podršku.

Obračun podrške za Mjeru 4

Član 24

Ako se kontrolom iz člana 22 stav 3 ove uredbe utvrdi veća prihvatljiva površina od prijavljene u jedinstvenom zahtjevu, obračun se vrši prema podacima iz tog zahtjeva, a ako se utvrdi manja prihvatljiva površina, obračun se vrši prema podacima koji su utvrđeni kontrolom na terenu.

Ako je razlika između ukupne izmjerene površine i ukupne površine navedene u zahtjevu manja ili jednaka 0,1 ha i manja od 20% od ukupne površine navedene u zahtjevu, izmjerena površina se smatra jednakom površini iz jedinstvenog zahtjeva.

Ako se utvrdi manja prihvatljiva površina, podrška se izračunava na osnovu izmjerene površine umanjene za dvostruki iznos razlike, ako je ta razlika veća ili jednaka od 3% ili 2 ha, ali ne prelazi 20% izmjerene površine.

Ako je razlika veća od 20% izmjerene površine, ne odobravaju se sredstva za podršku.

Ako je broj životinja prijavljenih u jedinstvenom zahtjevu veći od broja utvrđenog administrativnim provjerama ili provjerama na terenu, podrška se izračunava na osnovu broja utvrđenih životinja.

Ako postoji razlika između broja prijavljenih i utvrđenih životinja, ukupan iznos podrške na koji korisnik ima pravo u okviru te mjere podrške, biće umanjen za:

- 1) procentualnu razliku u broju životinja u okviru svih mjera, ako nije veći od 10%; i
- 2) dvostruku procentualnu razliku u broju životinja u okviru svih mjera, ako je veći od 10%, ali manji od 20%.

Ako je razlika u broju životinja u okviru svih mjera veća od 20% od broja utvrđenih životinja, sredstva za podršku se ne odobravaju.

Rangiranje IAKS mjera iz Mjere 4

Član 25

Ako je ukupan iznos odobrenih sredstava odobrenih jedinstvenih zahtjeva veći od iznosa raspoloživih finansijskih sredstava vrši se rangiranje odobrenih jedinstvenih zahtjeva.

Rangiranje iz stava 1 vrši se u odnosu na hronologiju pristizanja zahtjeva u evidenciji jedinstvenih zahtjeva.

IPARD Agencija objavljuje rang listu odobrenih jedinstvenih zahtjeva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Odluka o dodjeli sredstava podrške

Član 26

Na osnovu kontrole ispunjenosti uslova za dodjelu sredstava podrške IAKS mjera i prema potrebi rangiranja, IPARD Agencija donosi odluku o dodjeli tih sredstava podrške.

Odluka o odbijanju jedinstvenog zahtjeva za dodjelu podrške

Član 27

Sredstva podrške neće se odobriti ako:

- 1) jedinstveni zahtjev nije blagovremen ili potpun;
- 2) jedinstveni zahtjev nije dostavljen u skladu sa ovom uredbom i javnim pozivima;
- 3) jedinstveni zahtjev ne ispunjava uslove u skladu sa zakonom;
- 4) je protiv korisnika pokrenut krivični postupak, postupak stečaja ili likvidacije, ili je osuđivan za krivična djela protiv imovine, platnog prometa i privrednog poslovanja i službene dužnosti;
- 5) korisnik ima neizmirenih obaveza prema Ministarstvu;

- 6) korisnik nije omogućio obavljanje kontrole na terenu;
- 7) se utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove u skladu sa zakonom i IPARD III Programom;
- 8) je korisnik dostavio neistinite ili pogrešne informacije;
- 9) je korisnik evidentiran na Listi korisnika koji su zloupotrijebili finansijsku podršku.
- 10) se jedinstveni zahtjev ne nalazi na rang listi iz člana 25 stav 3 ove uredbe.

Povraćaj isplaćenih sredstava podrške

Član 28

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti nakon isplate sredstava podrške, korisnik je dužan da izvrši povraćaj isplaćenih sredstava u skladu sa zakonom.

Povraćaj neopravdano isplaćenih sredstava podrške vrši se na osnovu odluke o povraćaju sredstava podrške, koju donosi IPARD Agencija.

Odluka iz stava 1 ovog člana donosi se ako:

- 1) je korisnik ostvario sredstva na osnovu netačnih podataka;
- 2) je prilikom dodjele ili isplate sredstava podrške nastala administrativna greška;
- 3) se nakon izvršene isplate sredstava podrške na osnovu administrativne kontrole ili kontrole na terenu utvrdi nepravilnost;
- 5) korisnik ne dozvoli obavljanje kontrole na terenu.

Povraćaj sredstava podrške vrši se u roku od 30 dana od dana prijema odluke o povraćaju sredstava.

Ako korisnik ne izvrši povraćaj sredstava u roku od 30 dana od dana prijema odluke o povraćaju sredstava, plaća zakonsku zateznu kamatu, osim u slučaju iz stava 3 tačka 2 ovog člana.

Ako korisnik ostvari pravo na isplatu sredstava podrške za novi projekat, a utvrdi se da nije izvršio povraćaj sredstava, odobreni iznos sredstava za isplatu podrške za novi projekat umanjice se za iznos sredstava koji nije vraćen.

Ako je isti korisnik više od dva puta bio u obavezi da izvrši povraćaj podrške, taj korisnik ne može podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava podrške u periodu od dvije godine od trenutka posljednjeg izvršenog povraćaja sredstava podrške.

Prilozi i obrasci

Član 29

Prilozi 1 i 2 i Obrasci 1, 2 i 3 čine sastavni dio ove uredbe.

Član 30

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 11-011/25-4912

Podgorica, 25. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

USLOVNA GRLA – KOEFICIJENTI

Vrsta životinja	Karakteristike životinja	Koeficijent
Goveda - Bikovi, krave i druga goveda	Stariji od dvije godine	1,0
	Starosti od 6 mjeseci do 2 godine	0,6
	Mlađi od 6 mjeseci	0,4
Konji i magarci stariji od 6 mjeseci		1,0
Ovce i koze		0,15
Svinje	Krmače za priplod, žive težine 50 kg i više	0,5
	Ostale svinje	0,30
Živina	Koke nosilje	0,014
	Ostala živina	0,03

- PREGLED SVIH PRAVILA I NJIHOVA RELEVANTNOST PREMA VRSTI PROIZVODNJE (DOBRI POLJOPRIVREDNI I EKOLOŠKI USLOVIM -GAEC/ ZAKONSKI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA - SMR

Dobri poljoprivredni i ekološki uslovi -GAEC/ Zakonski zahtjevi upravljanja - SMR	Obradivo	Trajni zasa	Trajni travnjaci	Telad	Svinje	Ovce i koze	Živina	Pčele
GAEC 1 – Očuvanje zaliha ugljenika			<input checked="" type="checkbox"/>					
GAEC 2 – Zaštita močvarnih i tresetnih zemljišta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
GAEC 3 – Zabrana spaljivanja žetvenih ostataka na obadivom zemljištu	<input checked="" type="checkbox"/>							
GAEC 4 – Uspostavljanje zaštitnih pojaseva duž vodotoka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
GAEC 5 – Upravljanje obradom zemljišta - smanjenje rizika od erozije	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
GAEC 6 – Održavanje minimalnog pokrivača zemljišta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
GAEC 7 – Plodored na oranicama, osim usjeva koji rastu pod vodom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
GAEC 8 - Održavanje minimalnog udjela neproduktivnih elemenata i očuvanja pejzažnih obilježja								
GAEC 8-a - Zadržavanje karakteristika pejzaža	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
GAEC 8-b - Zabrana sječe živih ograda i drveća	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
GAEC 8-c - Izbjegavanje invazivnih biljnih vrsta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
GAEC 9 – Zabrana preoravanja i konverzije ekološki osjetljivih stalnih travnjaka ESPG-a u Natura 2000 područjima			<input checked="" type="checkbox"/>					
SMR 1 - Upravljanje vodama i zaštita voda od zagađenja fosfatima								
SMR 1-a Korišćenje voda na bezbjedan i održiv način, uključujući pravilno upravljanje rezervama vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
SMR 1-b Održivo korišćenje hranljivih materija i zaštita vode od zagađivanja fosfatima	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
SMR 2 - Zaštita voda od zagađenja nitratima	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
SMR 3 - Očuvanje divljih ptica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
SMR 4 - Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					
SMR 5 - Bezbjednost hrane i stočne hrane				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SMR 6 - Ograničenja upotrebe supstanci sa hormonskim ili tireostatskim dejstvom i beta-agonista u stočarstvu				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SMR 7 – Održiva upotreba pesticida (SZB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
SMR 8 - Standardi za bezbjednu upotrebu pesticida (SZB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
SMR 9 - Dobrobit teladi				<input checked="" type="checkbox"/>				
SMR 10 - Dobrobit svinja					<input checked="" type="checkbox"/>			
SMR 11 - Dobrobit životinja				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

DNEVNIK ISPAŠE



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Obrazac 1 - Dnevnik pašnjaka
Podrška za agroekološke mjere za livade i pašnjake

1. IDBR- RPG							2. Opština		
Ime i prezime									
Registarski broj Registra životinja UBHVFP									
Vlasnik životinja		Goveda <input type="checkbox"/> Ovce <input type="checkbox"/> Koze <input type="checkbox"/>							
Držalac životinja		Goveda <input type="checkbox"/> Ovce <input type="checkbox"/> Koze <input type="checkbox"/>							
Potpis podnosioca zahtjeva					Datum podnošenja zahtjeva:				

Redni broj	SIZEP parcela ID broj	Domaće ime parcele	Naziv katuna (ako je primjenjiv)	Početak ispaše (datum)	Kraj ispaše (datum)	Broj UG ¹ koja se napasaju	Komentar
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

JEDINSTVENI ZAHTJEV ZA PODRŠKU

 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Jedinstveni zahtjev za podršku
--	--------------------------------

Opšti podaci podnosioca zahteva	
Ime i prezime	
Naziv preduzeća	
Adresa prebivališta/sjedišta	
JMBG	
Reg. broj	
PIB	
Broj gazdinstva (Reg. poljopriv. gazdinstava)	
Kontakt telefon	
Email	
Naziv banke	
Broj računa	

Datum podnošenja zahtjeva

Potpis podnosioca zahtjeva

Potpis službenika

Biljna proizvodnja												
RBR	Domaće ime parcele	ID parcele	ID LPIS parcele	Površina parcele (m ²)	Tip proizvodnje	Kultura	Površina pod kulturom (m ²)	Godina sadnje	Razmak unutar reda	Razmak između redova	Broj sadnica	Mere podrške
1												
2												

Podrška se zahtjeva za mladog farmera:

Sumarni podaci		
Tip podrške	Mjera 1.1.4. Direktna plaćanja za višegodišnje zasade (m ²)	Mjera 2.2.2 Podrška organskoj proizvodnji (m ²)

1.1.4. - Mjera 1.1.4. Direktna plaćanja za višegodišnje zasade

2.2.2. - Mjera 2.2.2 Podrška organskoj proizvodnji

_____ Datum podnošenja zahtjeva

_____ Potpis podnosioca zahtjeva

_____ Potpis službenika

RBR	Broj ušne markice	Vrsta	Rasa	Pol	Datum rođenja	Zahtjevane podrške
1						
2						
3						
4						

2.2.2. - Mjera 2.2.2 Podrška organskoj proizvodnji

Mera podrške	Mjera 2.2.2 Podrška organskoj proizvodnji	
	Br.živ.	Br.UG
Tip životinje		

Datum podnošenja zahtjeva

Potpis podnosioca zahtjeva

Potpis službenika

IZJAVA KORISNIKA

Svojim potpisom potvrđujem:

- da sam upoznat/a sa odredbama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;
- da u izmijeniti podatke o gazdinstvu u Registru poljoprivrednih gazdinstava, prije podnošenja ovog zahtjeva, u slučaju promjena u odnosu na prethodni zahtjev;
- da sam upoznat/a da se iznos sredstava za podršku obrađiva na osnovu rezultata administrativne kontrole, kontrole na terenu i izvještaja kontrolnog tijela za sertifikaciju u organskoj proizvodnji, tj. da se sprovode umanjenja i sankcije, kako je to propisano Javnim pozivom;
- da u dopustiti u svakom trenutku nesmetan pristup kontroli na terenu;
- da su svi podaci u relevantnim registrima ažurirani i tani;
- da su svi podaci u zahtjevu tani u odnosu na stanje na terenu;
- da u na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostaviti sve potrebne podatke;
- da sam upoznat/a da Zahtjev ne može biti usvojen ukoliko nije kompletan, podnijet u roku i potpisan/peatiran od strane nosioca gazdinstva ili ovlaštenog lica;
- da u poštovati principe dobre poljoprivredne prakse;
- da u kopiju zahtjeva i dokumentaciju, na osnovu kojih sam ostvario pravo na podršku, uvati pet godina od dana podnošenja zahtjeva;
- da sam upoznat/a da zahtjev ne može biti prihvaen ukoliko nije potpisan od strane nosioca gazdinstva/odgovorne osobe i ovlaštenog službenika;
- da sam saglasan/a da Direktorat za plaanja, na web stranici MIDAS-a objavi moje: ime i prezime, opštinu (iz RGP-a), podršku koja je zahtijevana i isplaena, površine za koje je tražena podrška, iznos podrške po mjerama i iznos sankcija.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Datum podnošenja zahtjeva

Potpis podnosioca zahtjeva

Potpis službenika

IZJAVA O ODUSTAJANJU OD JEDINSTVENOG ZAHTJEVA

IZJAVA O ODUSTAJANJU OD ZAHTJEVA ZA DODJELU PODRŠKE ZA

Ja, _____ iz opštine _____, sa poljoprivrednog
gazdinstva _____, dajem sljedeću:

IZJAVU

Odustajem u djelimično od zahtjeva podnijetog dana _____
po Javnom pozivu za dodjelu podrške za _____.

Datum podnošenja

Potpis podnosioca zahtjeva

2218.

Na osnovu člana 26 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. decembra 2025. godine, donijela je

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O REALIZACIJI I POSTUPKU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE (IPARD III PROGRAM)

Član 1

U Uredbi o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD III program) („Službeni list CG“, br. 20/24 i 76/24) u članu 2 stav 1 na kraju tačke 8 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje deset novih tačaka koje glase:

„9) **roboti** su automatizovani ili poluautomatizovani uređaji, sistemi ili mašine opremljene senzorima i sistemima za upravljanje (često zasnovanim na vještačkoj inteligenciji), koji samostalno ili uz minimalnu ljudsku intervenciju obavljaju različite zadatke u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi, ribarstvu i akvakulturi, s ciljem povećanja efikasnosti, preciznosti i održivosti proizvodnje;

10) **radne mašine** su vozila na motorni pogon namijenjena za obavljanje određenih radova (bager, buldožer, grejder, skreper, utovarivač, kombajn, valjak, finišer, itd).

11) **specijalno teretno vozilo** je motorno vozilo koje je po konstrukciji, uređajima i opremi namijenjeno i opremljeno samo za prevoz određenih tereta (vozilo za prevoz tečnosti ili gasova, vozilo sa rashladnom komorom, vozilo sa nadgradnjom za prevoz stoke, vozilo za prevoz ribe);

12) **traktor** je vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi traktorske priključke, odnosno da služi za pogon takvih priključaka ili za vuču priključnih vozila;

13) **traktorski priključak** je zamjenjivo oruđe koje služi obavljanju poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova, koje traktor vuče, gura ili nosi;

14) **off road vozila/kvadovi** - pod ovom kategorijom se podrazumijevaju terenska vozila i to ATV (vozila za sve terene) koje označava motorno vozilo sa četiri točka namijenjeno kretanju po nepristupačnim terenima, kojim se upravlja pomoću upravljača i UTV (višenamjensko terensko vozilo) koje označava višenamjensko terensko vozilo kojim se upravlja pomoću volana, a namijenjeno je prevozu osoba i tereta po nepristupačnim terenima;

15) **mrtvi teret** je slučaj koji se javlja kada se utvrdi da korisnik podrške može realizovati predmetnu investiciju i bez finansijske podrške kroz IPARD III program;

16) **komisija za evaluaciju** je oblik rada – tehničko tijelo sastavljeno od nezavisnih konsultanata i stručnih lica sa potrebnim znanjima, formirano radi objektivnog utvrđivanja činjeničnog stanja po zahtjevu Agencije (u daljem tekstu: Komisija);

17) **planinsko područje za potrebe implementacije IPARD III** programa su ona područja koja se nalaze na nadmorskoj visini većoj od 600 m nadmorske visine;

18) **mлади poljoprivrednik** je korisnik/izvršni direktor mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za odobravanje sredstava podrške, a koji posjeduje odgovarajuće stručne vještine i kompetencije.“

Član 2

U članu 3 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zahtjev za dodjelu podrške u ime korisnika iz st. 1 i 2 ovog člana podnosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva.“

Član 3

U članu 5 stav 1 tač. 5 i 10 mijenjaju se i glase:

„5) nabavku nove namjenske poljoprivredne mehanizacije i/ili opreme, uključujući kompjuterski hardver i softver, kao i robote do tržišne vrijednosti imovine;

10) specijalizovana vozila za prevoz primarnih poljoprivrednih proizvoda ili živih životinja u skladu sa zahtjevima dobrobiti životinja, isključujući kamione, i uključujući specijalizovane prikolice ili nadograđeni sistem za vozila sa odgovarajućom opremom;“.

Stav 3, mijenja se i glasi:

„Investicije koje se odnose na izgradnju novih objekata prihvatljive su za podršku samo pod uslovom da korisnik, uz izgradnju novih objekata, realizuje i investiciju u obnovljive izvore energije u okviru iste investicije za koju se traži podrška.“

Član 4

U članu 6 stav 1 tač. 7 i 10 mijenjaju se i glase:

„7) nabavku nove namjenske poljoprivredne mehanizacije i/ili opreme, uključujući kompjuterski hardver i softver, kao i robote do tržišne vrijednosti imovine;

10) specijalizovana vozila za prevoz primarnih poljoprivrednih proizvoda ili živih životinja u skladu sa zahtjevima dobrobiti životinja, isključujući kamione, i uključujući specijalizovane prikolice ili nadograđeni sistem za vozila sa odgovarajućom opremom;“.

Stav 3, mijenja se i glasi:

„Investicije koje se odnose na izgradnju novih objekata prihvatljive su za podršku samo pod uslovom da korisnik, uz izgradnju novih objekata, realizuje i investiciju u obnovljive izvore energije u okviru iste investicije za koju se traži podrška.“

Član 5

U članu 7 stav 3 mijenja se i glasi:

„Investicije koje se odnose na izgradnju novih objekata prihvatljive su za podršku samo pod uslovom da korisnik, uz izgradnju novih objekata, realizuje i investiciju u obnovljive izvore energije u okviru iste investicije za koju se traži podrška.“

Član 6

U članu 8 stav 1 tač. 6 i 10 mijenjaju se i glase:

„6) nabavku nove namjenske poljoprivredne mehanizacije i/ili opreme, uključujući kompjuterski hardver i softver, kao i robote do tržišne vrijednosti imovine;

10) specijalizovana vozila za prevoz primarnih poljoprivrednih proizvoda ili živih životinja u skladu sa zahtjevima dobrobiti životinja, isključujući kamione, i uključujući specijalizovane prikolice ili nadograđeni sistem za vozila sa odgovarajućom opremom;“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Investicije koje se odnose na izgradnju novih objekata prihvatljive su za podršku samo pod uslovom da korisnik, uz izgradnju novih objekata, realizuje i investiciju u obnovljive izvore energije u okviru iste investicije za koju se traži podrška.“

Član 7

Član 10 mijenja se i glasi:

„Sredstva podrške iz Mjere 1 ne mogu se dobiti, odnosno koristiti za:

1) poreze, uključujući i porez na dodatu vrijednost, carine i uvozne dažbine i sve ostale naknade koje imaju jednak efekat;

2) kupovinu, zakup ili davanje u zakup zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li zakup dovodi do prenosa vlasništva na zakupca, osim ako odredbama IPARD III programa nije tako propisano;

3) novčane kazne, finansijske kazne i troškove sudskog postupaka;

4) operativne troškove, osim ako nisu propisno opravdani prirodom mjere u okviru IPARD III programa;

5) nabavku polovne mehanizacije i opreme;

6) kupovinu kombajna i vozila, osim specijalizovanih vozila koja su direktno relevantna za ciljeve podržane investicije kako je predviđeno u programu IPARD III;

7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;

8) troškove konverzije, provizije i gubitke po osnovu kursnih razlika vezanih za IPARD račun u evrima kao i druge čisto finansijske troškove;

9) doprinose u naturi, uključujući i vlastite troškove rada;

10) kupovinu prava poljoprivredne proizvodnje, životinja, jednogodišnjih biljaka kao i njihovo sađenje, osim životinja ugroženih rasa za uzgoj, podržanih u okviru obaveza predviđenih agro-ekološkom-klimatskom mjerom;

11) troškove održavanja, amortizacije i zakupa,

12) kupovinu off-road vozila/kvadova koja se mogu koristiti za prevoz tereta, radnih mašina kako je definisano važećim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima (isključujući viljuškare), automobilskih prikolica svih oblika i namjena i nespecijalizovanih vozila za prevoz tereta;

13) za opšte troškove nastale prije 01.01.2021. godine.

Sljedeći troškovi nijesu prihvatljivi za finansiranje, osim ako Evropska Komisija, (u daljem tekstu: Komisija) ne odluči drugačije:

1) troškovi projekata u kojima su, prije njihovog završetka, naplaćene naknade korisnicima ili učesnicima, osim ako te naknade nisu oduzete od potraživanih troškova;

2) promotivni troškovi osim onih od zajedničkog interesa;

3) troškovi koje je napravio korisnik pri čemu je više od 25% njegovog kapitala u vlasništvu javnog organa ili više javnih organa, osim ako Komisija nije odlučila tako u posebnom slučaju na osnovu potpuno obrazloženog zahtjeva Crne Gore.

Komisija donosi odluku u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva.

Isključenje iz stava 2 tačka 3 ovog člana primjenjuje se na mjere 1, 3, 4 i 7, dok ovo pravilo nije primjenjivo na troškove za mjere čiji korisnik je/može biti javni organ, odnosno mjere 5, 6, 9 i 11.

Investicije u sektor duvana i konoplje nijesu prihvatljive u okviru IPARD-a.

Podrška proizvodnji alkoholnih pića nije prihvatljiva, osim za proizvodnju vina do 15% alkoholne jačine.

Troškovi nastali prije zaključenja ugovora o dodjeli sredstava podrške nijesu prihvatljivi, osim opštih troškova.“

Član 8

U članu 12 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Korisnici sredstava podrške iz st. 1 i 2 ovog člana mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u slučaju da investicija nije prepoznata kao mrtvi teret, a koji se utvrđuje:

- za fizička lica kapaciteti gazdinstva u odnosu na predmetnu investiciju se provjeravaju na osnovu Biznis plana, odnosno njegovih izvedenih vrijednosti, imajući u vidu potencijal prikazan kroz projektovane prihode i rashode;

- za pravna lica na osnovu vrijednosti iz zvaničnih finansijskih iskaza (Bilans stanja i Bilans uspjeha) za poslednju poslovnu godinu prije raspisivanja Javnog poziva, a što uključuje i

eventualna povezana lica, koje se upoređuju sa iznosom predmetne investicije za koju se traži IPARD podrška.“

Član 9

U članu 13 stav 4 riječ „koji“ briše se, a poslije riječi „parcela“ tačka-zarez se briše i dodaju riječi: „u vrijeme podnošenja zahtjeva.“

Član 10

U članu 14 stav 6 poslije riječi „(SIZEP)“ dodaju se riječi: „gdje je to relevantno“.

Poslije stava 6 dodaju se tri nova stava koji glase:

„U slučaju da je zemljište zakupljeno, zakup mora da bude ugovoren na period od najmanje 7 godina od datuma podnošenja aplikacije.

U slučaju sektora akvakulture, period zakupa mora biti u skladu sa važećim propisima koji regulišu akvakulturu.

Za investicije u sisteme za navodnjavanje, sa ciljem postizanja efikasnosti korišćenja vode, mora se uspostaviti mjerenje, koje omogućava mjerenje količine potrošene vode na nivou podržane investicije ili će biti uspostavljeno kao dio te investicije.“

Član 11

U članu 16 stav 2 riječ „gazdinstva.“ zamjenjuje se riječima: „poljoprivrednog gazdinstva, odnosno podnosioca zahtjeva za podršku.“

Član 12

Član 17 mijenja se i glasi:

„Korisnici u okviru perioda implementacije IPARD III programa mogu dobiti podršku samo za jedan traktor maksimalne snage 100 kW.

Od ukupnog iznosa sredstava EU prvobitno opredijeljenih za investicije u nepokretnu imovinu poljoprivrednih gazdinstava, maksimalno 20% sredstava može se potrošiti na traktore, ukupno za programski period IPARD II i IPARD III programa.“

Član 13

Član 18 mijenja se i glasi:

„Sredstva podrške iz Mjere 1 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 10.000 € do 650.000 €.

Sredstva podrške iz stava 1 ovog člana dodjeljuju se u visini do 60% vrijednosti prihvatljivih investicija i troškova.

Za investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava iz stava 1 ovog člana koje se realizuju u planinskim područjima dodjeljuje se dodatnih 5% sredstva podrške.

Za investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava iz stava 1 ovog člana čiji nosilac u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu podrške ima manje od 40 godina i/ili je proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda dodjeljuje se dodatnih 10% sredstva podrške.

Dodatni iznos podrške za investicije iz st. 3 i 4 ovog člana, korisnik ne može ostvariti kumulativno već samo po jednom osnovu.

Dodatnih 10% sredstava javne podrške u odnosu na sredstva iz st. 2, 3 i 4 ovog člana, mogu se dodijeliti za dio odobrenih prihvatljivih troškova koji se odnosi na upravljanje, skladištenje stajnjaka i drugog otpada iz poljoprivredne proizvodnje i kolektivne investicije.

Za investicije iz st. 2, 3, 4 i 6 ovog člana kumulativni intenzitet pomoći ne može biti veći od 75%.

Za neproizvodne investicije, minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000 €, a maksimalan iznos je 5.000 €.

Podnosiocu aplikacije može da bude odobreno više od jednog projekta za neproizvodne investicije, ali ukupni prihvatljivi troškovi neproizvodnih investicija po korisniku za ovu mjeru ne mogu budu veći od 10.000 € za vrijeme trajanja programskog perioda.

Sredstva podrške za neproizvodne investicije iznose 100% od vrijednosti prihvatljivih troškova.

EU kofinansiranje iznosi 75% od javne podrške, osim u slučaju neproaktivnih investicija, kada intenzitet pomoći može iznositi do 85% javne podrške.“

Član 14

U članu 21 stav 1 na kraju tačke 2 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i robote;“.

Tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) specijalizovana vozila za prevoz sirovih i gotovih proizvoda, sa ili bez rashladnog sistema, isključujući kamione, a uključujući specijalizovane prikolice ili nadograđeni sistem za vozila sa odgovarajućom opremom.“

Član 15

Član 23 mijenja se i glasi:

„Sredstva podrške Mjere 3 ne mogu se dobiti, odnosno koristiti za:

- 1) poreze, uključujući i porez na dodatu vrijednost, carine i uvozne dažbine i sve ostale naknade koje imaju jednak efekat;
- 2) kupovinu, zakup ili davanje u zakup zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li zakup dovodi do prenosa vlasništva na zakupca, osim ako odredbama IPARD III programa nije tako propisano;
- 3) novčane kazne, finansijske kazne i troškove sudskog postupka;
- 4) operativne troškovi, osim ako nisu propisno opravdani prirodom mjere u okviru IPARD III programa;
- 5) polovnu mehanizaciju i opremu;
- 6) kupovinu kombajna i vozila, osim specijalizovanih vozila koja su direktno relevantna za ciljeve podržane investicije kako je predviđeno u programu IPARD III;
- 7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
- 8) troškove konverzije, provizije i gubitke po osnovu kursnih razlika vezanih za IPARD račun u evrima kao i druge čisto finansijske troškove;
- 9) doprinose u naturi, uključujući i vlastite troškove rada;
- 10) kupovinu prava poljoprivredne proizvodnje, životinja, jednogodišnjih biljaka kao i njihovo sađenje, osim životinja ugroženih rasa za uzgoj, podržanih u okviru obaveza predviđenih agro-ekološkom-klimatskom mjerom;
- 11) sve troškove održavanja, amortizacije i zakupa;
- 12) kupovinu off-road/kvadova vozila koja se mogu koristiti za prevoz tereta, radnih mašina kako je definisano važećim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima (isključujući viljuškare), automobilskih prikolica svih oblika i namjena i nespecijalizovanih vozila za prevoz tereta;
- 13) za opšte troškove nastale prije 01.01.2021. godine.

Sljedeći troškovi nijesu prihvatljivi za finansiranje, osim ako Komisija ne odluči drugačije:

- 1) troškovi projekata u kojima su, prije njihovog završetka, naplaćene naknade korisnicima ili učesnicima, osim ako te naknade nisu oduzete od potraživanih troškova;
- 2) promotivni troškovi osim onih od zajedničkog interesa;

3) troškovi koje je napravio korisnik pri čemu je više od 25% njegovog kapitala u vlasništvu javnog organa ili više javnih organa, osim ako Komisija nije odlučila tako u posebnom slučaju na osnovu potpuno obrazloženog zahtjeva Crne Gore.

Komisija donosi odluku u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva.

Isključenje iz stava 2 tačka 3 ovog člana se primjenjuje na mjere 1, 3, 4 i 7, dok ovo pravilo nije primjenjivo na izdatke za mjere čiji korisnik je/može biti javni organ, odnosno mjere 5, 6, 9 i 11.

Investicije u sektor duvana i konoplje nijesu prihvatljive u okviru IPARD-a.

Podrška proizvodnji alkoholnih pića nije prihvatljiva, osim za proizvodnju vina do 15% alkoholne jačine.

Troškovi nastali prije zaključenja ugovora o dodjeli sredstava podrške nijesu prihvatljivi osim opštih troškova.”

Član 16

Član 24 mijenja se i glasi:

„Korisnici sredstava podrške iz Mjere 3 ekonomsku održivost dokazuju finansijskim iskazima i biznis planom koji sadrži: kratak opis poslovanja, obrtna sredstva i obaveze, ljudske resurse, opis predložene investicije, njeno finansiranje i projekcije budućih ekonomskih aktivnosti.

Potvrdu o ekonomskoj održivosti korisnik dostavlja putem obrasca koji propisuje IPARD Agencija.

Korisnici sredstava podrške iz Mjere 3 čija je investicija iznad 50.000 € izrađuju detaljan biznis plan, a za investicije ispod 50.000 € izrađuju pojednostavljeni biznis plan.

Korisnici sredstava podrške iz stava 1 ovog člana mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u slučaju da investicija nije prepoznata kao „mrtvi teret“, a koji se utvrđuje za pravna lica na osnovu vrijednosti iz zvaničnih finansijskih iskaza (Bilans stanja i Bilans uspjeha) za poslednju poslovnu godinu prije raspisivanja Javnog poziva, a što uključuje i eventualna povezana lica, koje se upoređuju sa iznosom predmetne investicije za koju se traži IPARD podrška.“

Član 17

U članu 26 stav 2 poslije riječi: „izvore energije“ tačka se briše i dodaju riječi: „u sklopu podržanog projekta.”.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za investicije u sisteme za navodnjavanje, sa ciljem postizanja efikasnosti korišćenja vode, mora se uspostaviti mjerenje, koje omogućava mjerenje količine potrošene vode na nivou podržane investicije ili će biti uspostavljeno kao dio te investicije.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 18

U članu 27 stav 3 mijenja se i glasi:

„Investicija se smatra prihvatljivom kada kapacitet postrojenja za proizvodnju električne energije koje koristi izvore obnovljive energije ne prelazi 120% trogodišnjeg prosjeka potrošnje za sopstvene potrebe potrošnje podnosioca zahtjeva za podršku poljoprivrednog gazdinstva.“

Član 19

U članu 31 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pravo na podršku ima korisnik koji dostavi dokaz ili za kojeg je uvidom u službene evidencije utvrđeno da je ostvario pravo na direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji i/ili

stočarstvu i/ili mjerama zajedničke organizacije tržišta i/ili mjerama ruralnog razvoja prije dana objavljivanja javnog poziva.“

Član 20

Član 32 mijenja se i glasi:

„Sredstva podrške iz Mjere 7 podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“(u daljem tekstu: podmjera 7.2) mogu koristiti:

- fizička lica, kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja su najkasnije do dana objave javnog poziva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

- mikro i malo pravno lice, kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

- organizacije proizvođača (kooperative), registrovane u skladu sa Zakonom o kooperativama.

Pored registracije iz stava 1 alineja 1 ovog člana, podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u jednom od odgovarajućih registara Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i/ili Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava podrške.

Ako je korisnik već uključen u preradu primarnih proizvoda, biće podržan samo u slučaju da se prerada vrši u skladu sa važećim Zakonom o bezbjednosti hrane i važećim podzakonskim aktima koji regulišu higijenske zahtjeve za objekte i prostorije u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda za ljudsku ishranu, kao i uslove za odstupanje u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekata koji imaju mali obim proizvodnje, prerade i obrade hrane. U slučaju da je korisnik trenutno uključen u preradu primarnih proizvoda, van okvira prethodno navedenih podzakonskih akata, zahtjev za podršku ne može biti usvojen.

U slučaju da su korisnici pravna lica (mikro i mala) neophodno je da njihova primarna djelatnost bude vezana za poljoprivredu i da su upisana u CRPS, dok za sektor akvakulture, primarna djelatnost mora da bude povezana sa akvakulturom.

Pravo na podršku ima korisnik koji dostavi dokaz ili za kojeg je uvidom u službene evidencije utvrđeno da je ostvario pravo na direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji i/ili stočarstvu i/ili mjerama zajedničke organizacije tržišta i/ili mjerama ruralnog razvoja prije dana objavljivanja javnog poziva za 7.2.“

Član 21

U članu 36 stav 1 tačka 1 alineja 2 riječi: „i prateće rekreativne aktivnosti (jahanje, ribolov)” brišu se.

U stavu 3 poslije riječi: „izvore energije“ tačka se briše i dodaju riječi: „u sklopu podržanog projekta.”.

Član 22

Član 38 mijenja se i glasi:

„Sredstva podrške iz Mjere 7 ne mogu se dobiti, odnosno koristiti za:

1) poreze, uključujući i poreze na dodatu vrijednost, carine i uvozne dažbine i sve ostale naknade koje imaju jednak efekat;

2) kupovinu, zakup ili davanje u zakup zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li zakup dovodi do prenosa vlasništva na zakupca, osim ako odredbama IPARD III programa nije tako propisano;

3) novčane kazne, finansijske kazne i troškove sudskog postupka;

- 4) operativne troškove, osim ako nisu propisno opravdani prirodom mjere u okviru IPARD III programa;
- 5) polovnu mehanizaciju i opremu;
- 6) kupovinu kombajna i vozila, osim specijalizovanih vozila koja su direktno relevantna za ciljeve podržane investicije kako je predviđeno u programu IPARD III;
- 7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
- 8) troškove konverzije, provizije i gubitke po osnovu kursnih razlika vezani za IPARD račun u evrima kao i druge čisto finansijske troškove;
- 9) doprinose u naturi, uključujući i vlastite troškove rada;
- 10) kupovinu prava poljoprivredne proizvodnje, životinja, jednogodišnjih biljaka kao i njihovo sađenje, osim životinja ugroženih rasa za uzgoj, podržanih u okviru obaveza predviđenih agro-ekološkom-klimatskom mjerom;
- 11) sve troškove održavanja, amortizacije i zakupa;
- 12) kupovinu off-road vozila koja se mogu koristiti za prevoz tereta, radnih mašina kako je definisano važećim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima (isključujući viljuškare), automobilskih prikolica svih oblika i namjena i nespecijalizovanih vozila za prevoz tereta;
- 13) za opšte troškove nastale prije 01.01.2021. godine.

Sljedeći troškovi nijesu prihvatljivi za finansiranje, osim ako Komisija ne odluči drugačije:

- 1) troškovi projekata u kojima su, prije njihovog završetka, naplaćene naknade korisnicima ili učesnicima, osim ako te naknade nisu oduzete od potraživanih troškova;
- 2) promotivni troškovi osim onih od zajedničkog interesa.
- 3) troškovi koje je napravio korisnik pri čemu je više od 25% njegovog kapitala u vlasništvu javnog organa ili više javnih organa, osim ako Komisija nije odlučila tako u posebnom slučaju na osnovu potpuno obrazloženog zahtjeva Crne Gore.

Komisija donosi odluku u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva.

Isključenje iz stava 2 tačka 3 ovog člana se primjenjuje na mjere 1, 3, 4 i 7, dok ovo pravilo nije primjenjivo na izdatke za mjere čiji korisnik je/može biti javni organ, odnosno mjere 5, 6, 9 i 11.

Investicije u sektor duvana i konoplje nijesu prihvatljive u okviru IPARD-a.

Podrška proizvodnji alkoholnih pića nije prihvatljiva, osim za proizvodnju vina do 15% alkoholne jačine.

Troškovi nastali prije zaključenja ugovora o dodjeli sredstava podrške nijesu prihvatljivi, osim opštih troškova.”

Član 23

Član 40 mijenja se i glasi:

„Korisnici sredstava podrške iz Mjere 7 - fizička lica ekonomsku održivost dokazuju biznis planom, a pravna lica biznis planom i finansijskim iskazima.

Korisnici sredstava podrške iz Mjere 7 čiji su ukupni troškovi za realizaciju investicije jednaki ili veći od 50.000 € izrađuju potpuni i detaljan biznis plan, a korisnici čiji su ukupni troškovi za realizaciju investicije manji od 50.000 € izrađuju pojednostavljeni biznis plana.

Korisnici sredstava podrške iz st. 1 i 2 ovog člana mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u slučaju da investicija nije prepoznata kao „mrtvi teret“, a koji se utvrđuje:

-za fizička lica kapaciteti gazdinstva u odnosu na predmetnu investiciju se provjeravaju na osnovu Biznis plana, odnosno njegovih izvedenih vrijednosti, imajući u vidu potencijal prikazan kroz projektovane prihode i rashode;

-za pravna lica na osnovu vrijednosti iz zvaničnih finansijskih iskaza (Bilans stanja i Bilans uspjeha) za poslednju poslovnu godinu prije raspisivanja Javnog poziva, a što uključuje i

eventualna povezana lica, koje se upoređuju sa iznosom predmetne investicije za koju se traži IPARD podrška.“

Član 24

U članu 42 stav 1 alineja 2 poslije riječi: „30 ležaja“ tačka-zarez se briše i dodaju riječi: „po korisniku;“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za investicije u sisteme za navodnjavanje, sa ciljem postizanja efikasnosti korišćenja vode, mora se uspostaviti mjerenje, koje omogućava mjerenje količine potrošene vode na nivou podržane investicije ili će biti uspostavljeno kao dio te investicije.“

Član 25

U članu 45 stav 1 mijenja se i glasi:

„Sredstva podrške iz Mjere 7 namijenjena za investicije u postrojenja i sisteme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, mogu se koristiti ako kapacitet sistema energije prelazi sopstvenu prosječnu trogodišnju potrošnju energije gazdinstva, odnosno podnosioca zahtjeva za podršku.“

Član 26

U članu 64 stav 2 riječi: „ članom 65“ zamjenjuju se riječima: „ članom 63“.

Član 27

Član 67 mijenja se i glasi:

„Za podršku su prihvatljive sve robe i usluge date u ponudi, ugovoru i/ili računu u skladu sa Listom prihvatljivih troškova, ako je dobavljač iz država datih u Prilogu 4 ove uredbe.“

Član 28

Prilozi 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA IPARD III MJERE

Zajednička lista prihvatljivih troškova (LPE za mjere¹ implementirane u okviru IPARD III izrađena je u skladu sa Članom 35 Sektorskog sporazuma.

Ona je direktno je povezana sa poglavljem 8.3 IPARD III programa.

U slučaju konflikta između liste prihvatljivih troškova (LPE) i IPARD III programa, odredbe IPARD III programa imaju veću pravnu snagu.

Na osnovu liste prihvatljivih troškova (LPE), zemlje mogu odlučiti o nivou detalja liste prihvatljivih troškova (LPE) za implementaciju odgovarajućih mjera, koje će biti podijeljene sa Komisijom u skladu sa članom 35(2) Sektorskog sporazuma.

Troškovi, koji se mogu povezati sa **ciljevima** ovih mjera smatraju se prihvatljivim.

Mjera 1 - "Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava"

Troškovi povezani sa sledećim **aktivnostima** će se smatrati prihvatljivim:

- Povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje u poljoprivredno prehrabrenom sektoru, npr., postepenim usklađivanjem sa standardima Unije, poboljšanjem (unaprijeđenjem), položaja poljoprivrednika u lancu proizvodnje hrane i podrškom mladim poljoprivrednicima.

- Obezbediti bolji odgovor poljoprivredno - prehrambenog sektora javnim zahtjevima za potražnjom visokokvalitetne, bezbedne, nutritivne i održive proizvodnje hrane kao i povećanje stepena dobrobiti životinja.

- Doprinos prilagođavanju i ublažavanju klimatskih promjena kao i održivoj energiji i podsticanje održivog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, zemljište i vazduh.

Sledeće **kategorije troškova** treba smatrati prihvatljivim:

- Izgradnja i/ili rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija administrativnih objekata (uključujući novu opremu, i postrojenja za snabdjevanje električnom energijom i vodom/objekti vodovodnog sistema) za sve sektore identifikovane u IPARD III programu, koji doprinose ciljevima ove mjere, a posebno ekološkim ciljevima (uključujući neproizvodne investicije) i cirkularnu ekonomiju.

- Izgradnja i/ili rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija administrativnih objekata u poljoprivrednoj proizvodnji (kancelarije, prostor za odmor radnika, prostorija za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje/dezinfekciju i sredstava za zaštitu bilja).

- Investicije u pripremu i poboljšanje zemljišta za postojeće i nove zasade, uključujući i sadni materijal višegodišnjih biljaka i pristupne puteve na gazdinstvu.

- Nove mašine i oprema, za sve sektore prepoznate IPARD III programom, uključujući računarski hardver i softver, koji doprinose ciljevima ove mjere.

- Nove mašine i oprema neophodne za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

- Nove mašine i oprema neophodne za ispunjavanje EU standarda relevantnih za projekat.

- Specijalizovana vozila za prevoz primarnih poljoprivrednih proizvoda ili živih životinja u skladu sa zahtjevima dobrobiti životinja, isključujući kamione, i uključujući specijalizovane prikolice ili nadograđeni sistem za vozila sa odgovarajućom opremom.

- Honorari za arhitekta, inženjere i druge konsultantske usluge, troškove za uspostavljanje kolektivnih/zajedničkih projekata, studije izvodljivosti - mogu biti prihvatljivi do 10% troškova investicije.

Napomena: Kupovina prava na poljoprivrednu proizvodnju, životinje, sadni materijal jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja neće biti prihvatljiva za podršku.

Napomena: Troškovi povezani sa ugovorom o lizingu, kao što su marže zakupaca, troškovi refinansiranja kamate, indirektni troškovi i troškovi osiguranja, neće biti prihvatljivi za podršku.

Mjera 3 - "Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva"

Troškovi povezani sa sledećim **aktivnostima** smatraće se prihvatljivim:

- Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora.
- Poboľšane efikasnosti i održivosti proizvodnje na gazdinstvu.
- Obezbjediti bolji odgovor prehrambenog sektora javnim zahtjevima za zdravom hranom, uključujući bezbjednu, nutritivnu i održivu hranu (održivu proizvodnju hranu), ulaganjem u fizičku infrastrukturu, u skladu sa relevantnim standardima EU.
- Rješavanje izazova klimatskih promjena, promovisanjem obnovljivih izvora energije i cirkularne ekonomije.
- Ojačati poziciju poljoprivrednika u lancu ishrane, ohrabrujući ih da sarađuju u kratkim lancima snabdjevanja i proizvode proizvode veće dodane vrijednosti.

Sledeće **kategorije troškova** treba smatrati prihvatljivim:

Izgradnja i/ili rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija objekata/prerađivačkih pogona (sirovih) poljoprivrednih proizvoda (uključujući novu opremu, postrojenja za snabdjevanje električnom energijom i vodom/objekti vodovodnog sistema) za sve sektore indentifikovane IPARD III programom, koji doprinose ciljevima ove mjere, a posebno za ekološke ciljeve i cirkularnu ekonomiju.

- Izgradnja i/ili rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija administrativnih prostorija u prerađivačkim pogonima (kancelarije, prostor za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarnih prostorija, skladište za sredstva za čišćenje, pranje, dezinfekciju i sredstava za zaštitu bilja).

- Nove mašine i oprema, za sve sektore identifikovane IPARD III programom, uključujući računarski hardver i softver, koji doprinose ciljevima ove mjere.

- Nove mašine i oprema neophodne za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

- Nove mašine i oprema neophodne za ispunjavanje EU standarda relevantnih za projekat.

- Specijalizovana vozila za prevoz sirovih i gotovih proizvoda, sa ili bez rashladnog sistema, isključujući kamione, a uključujući specijalizovane prikolice ili nadograđeni sistem za vozila sa odgovarajućom opremom.

- Honorari za arhitekte, inženjere i druge konsultantske usluge, troškove za uspostavljanje kolektivnih/zajedničkih projekata, studije izvodljivosti – mogu da budu prihvatljivi do 10% troškova investicije.

Napomena: Troškovi povezani sa ugovorom o lizingu, kao što su marže zakupaca, troškovi refinansiranja kamata, indirektni troškovi i troškovi osiguranja, neće biti prihvatljivi troškovi.

Mjera 7 "Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja"

- Troškovi povezani sa sledećim aktivnostima smatraće se prihvatljivim:

- Podizanje nivoa privredne aktivnosti u ruralnim područjima razvojem dodatnih poslovnih aktivnosti.

- Podsticanje zapošljavanja otvaranjem novih radnih mjesta i održavanjem postojećih radnih mjesta kako bi se zaustavila ruralna depopulacija.

- Unapređenje položaja poljoprivrednika u lancu vrijednosti.

- Pružanje pomoći mladim poljoprivrednicima koji žele da diverzifikuju nove ekonomske aktivnosti, pored njihove poljoprivredne proizvodnje.

- Prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena kroz podršku investicijama u obnovljive izvore energije.

Sledeće **kategorije troškova** treba smatrati prihvatljivim:

- Izgradnja i/ili rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija poljoprivrednih zgrada/objekata (uključujući novu opremu, postrojenja za snabdjevanje električnom energijom i vodom /objekti vodovodnog sistema) za sve sektore identifikovane IPARD III programom, koji doprinose ciljevima ove mjere, a posebno za ekološke ciljeve i cirkularnu ekonomiju.

- Investicije u pripremu i poboljšanje zemljišta za nove zasade, uključujući sadni materijal višegodišnjeg bilja.

- Honorari za arhitekta, inženjere i druge konsultantske usluge, troškove za uspostavljanje kolektivnih/zajedničkih projekata, studije izvodljivosti - mogu da budu prihvatljivi do 10% troškova investicije.

- Nove mašine i oprema potrebna za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

- Nove mašine i oprema neophodne za ispunjavanje EU standarda relevantnih za projekat.

- Novi materijali, mašine i oprema za diverzifikaciju postojeće poljoprivredne proizvodnje, npr. proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja, ukrasnog bilja, pečurki/gljiva, puževa, crva, nojeva, pčelarstva, akvakulture itd.

- Novi materijali, mašine i oprema potrebni za druge privredne aktivnosti koje nisu direktno povezane sa poljoprivrednom aktivnošću, npr. prerada na gazdinstvu (isključivo svoje primarne proizvodnje), marketing sopstvene proizvodnje u objektima na kućnom pragu i u urbanim sredinama, agro-turizmu i povezanim rekreativnim aktivnostima (jahanje konja, ribolov, lov), obrazovna poljoprivredna gazdinstva, aktivnosti vezane za brigu o djeci.

- Nove mašine i oprema za jačanje kolektivnih/zajedničkih projekata, npr. o zajedničkom korišćenju objekata, mašina, opreme za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, ili uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca snabdjevanja i lokalnih tržišta.

- Nove mašine i oprema za pružanje usluga, npr. mašinski prsteni, popravka poljoprivrednih mašina.

- Nova oprema za pružanje bilo koje vrste opštih usluga ruralnom stanovništvu, npr. vrtići, IT centara, kuća za stare, transportnih usluga, kao i osnivanju seoskih centara u zajednici.

- Nove mašine i oprema za lokalne zanate i preradu malih kapaciteta i marketing lokalnih poljoprivrednih ili šumarskih proizvoda, uključujući tradicionalne lokalne prehrambene ili neprehramberne specijalitete.

Napomena: Kupovina prava na poljoprivrednu proizvodnju, životinje, sadnica jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja neće biti prihvatljiva za podršku.

Napomena: Troškovi povezani sa ugovorom o lizingu, kao što su marža zakupca troškovi refinansiranja kamata, indirektni troškovi i troškovi osiguranja, neće biti prihvatljivi troškovi.

1 LPE uključuje samo mjere koje se sprovode kroz IPARD II i biće podnijeta na roll-over akreditaciju.

2 Mali projekti smatraju se oni kod kojih IPARD grant iznosi do 5.000 €. Budžet može da nadmaši 5.000 € ako drugi partneri ili donatori doprinesu malom projektu.

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE I RANGIRANJE PRIHVATLJIVIH ZAHTJEVA

MJERA 1

Kriterijumi rangiranja za Mjeru (1)

Kriterijumi		Bodovi
1.	Investicije u upravljanje stajnjakom i prečišćavanje otpadnih voda	10
2.	Član poljoprivredna gazdinstva u planinskim područjima	10
3.	Investicije mladih poljoprivrednika ¹	10
4.	Investicije sertifikovanog proizvođača organskih proizvoda	5
5.	Investicije kojima apliciraju žene	10
6.	Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora	5
7.	Korisnik je kooperativa, član kooperative ili organizacije proizvođača	10
8.	Investicije poljoprivrednih gazdinstava koje su ispunile specifične kriterijume u skladu sa 8.3.1.7.1 Postojeća poljoprivredna gazdinstva	5
9.	Ulaganja u objekte za smeštaj životinja i skladištenje i očuvanje poljoprivrednih proizvoda	5
10.	Uredno predana dokumentacija bez potrebe dopune	5
11.	Podnosilac po prvi put aplicira za IPARD	5
12.	Korisnik je nosilac poljoprivrednog osiguranja ²	5
13.	Udio u razvijenosti lokalne samouprave ³	Max do 15
	... ispod 50%	15
	... od 50% do 75%	10
	... od 75% do 100%	5
UKUPNO		100

¹ Korisnik (izvršni direktor) je mlađi od 40 godina u vrijeme podnošenja zahtjeva za podršku, posjeduje odgovarajuće stručne vještine i kompetencije

² Poljoprivredni osiguranik - poljoprivredni proizvođač čija je osnovna djelatnost poljoprivreda i koji uplaćuje doprinos za penzijsko i zdravstveno osiguranje kroz proizvodnju u oblasti poljoprivrede), što znači da mu je primarni/jedini izvor prihoda poljoprivreda.

³ Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave („Službeni list CG“, br. 151/22 i 103/23)

MJERA 3*Kriterijumi rangiranja za Mjeru (3)*

Kriterijumi		Bodovi
1.	Investicije u dostizanje standarda EU cijelog pravnog lica/kooperative/organizacije proizvođača	10
2.	Korisnik dostavlja aplikaciju za IPARD podršku po prvi put	10
3.	Investicije u planinskim područjima	10
4.	Zvršni direktor, do 40 godina starosti ³	5
5.	Zvršni direktor je žena	5
6.	Investicije u upravljanje otpadom / prečišćavanje otpadnih voda / ponovno iskorišćavanje otpada.	5
7.	Investicija se realizuje u opštinama sjevernog regiona	5
8.	Kolektivne investicije	10
9.	Investicije u štednju energije / opremu za obnovljive izvore energije u pravnom licu	10
10.	Uredno predana dokumentacija bez potrebe dopune i pojašnjenja	15
11.	Stupanj razvijenosti lokalne samouprave ⁴	Max do 15
11.1	ispod 50%	15
11.2	od 50% do 75%	10
11.3	od 75% do 100%	5
UKUPNO		100

³ U trenutku podnošenja aplikacije za podršku.

⁴ Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave („Službeni list CG“, br. 151/22 i 103/23)

MJERA 7

Da bi zahtjev bio prihvatljiv za razmatranje od strane IPARD Agencije / Direktorata za plaćanja, nakon inicijalne administrativne provjere mora imati minimalno 55 bodova.

Zahtjevi za podršku korisnika koje ne budu u skladu sa gore navedenim neće biti predmet kontrole, već će automatski biti odbijeni kao ne prihvatljivi za podršku.

Kriterijumi rangiranja za podmjeru 7.1 - Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma

Kriterijumi rangiranja	Bodovi
Dostavljanje potrebnih dokumenata u vrijeme prvog podnošenja zahtjeva: Popunjen Obrazac 1 – Zahtev za dodjelu podrške; Završen biznis plan ⁴ ; Glavni projekat i/ili tehnička dokumentacija za izgradnju/rekonstrukciju; Predračuni za planirane troškove; U slučaju izgradnje/rekonstrukcije objekata korisnik mora dostaviti urbanističko-tehničke uslove za planiranu investiciju i revidovani Glavni projekat	55
Podnosilac zahtjeva ima obrazovanje iz oblasti turizma - ugostiteljstva	5
Podnosilac zahtjeva je nosilac poljoprivrednog osiguranja ⁵	5
Korisnik (izvršni direktor) je žena	5
Korisnik ima ispod 40 godina života ⁶	5
Projekat obuhvata otvaranje novih radnih mjesta na osnovu biznis plana	5
Investicije u obnovljive izvore energije	5
Investiranje u tretman otpada i prečišćavanje otpadnih voda	5
Podnosilac zahtjeva ima gazdinstvo sa više od 5 UG i/ili 1 ha obradivog zemljišta (godišnja ili višegodišnja kultura) ⁷	5
Nivo razvoja lokalne samouprave ⁸	Do 5
Ispod 50%	5
Od 50% do 75%	3
Od 75% do 100%	1
UKUPNO	Do 100

⁴ Biznis plan za podmjeru 7.1, treba da sadrži detalje o prihodima na nivou cijena (renta) i jedinica (noćenja). Oni će biti procijenjeni tokom naknadnog perioda.

⁵ Poljoprivredni osiguranik - poljoprivredni proizvođač čija je osnovna djelatnost poljoprivreda i koji uplaćuje doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje kroz proizvodnju u oblasti poljoprivrede), što znači da im je primarni/jedini izvor prihoda poljoprivreda

⁶ Korisnik (izvršni direktor) ima manje od 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku i posjeduje odgovarajuće stručne vještine i kompetencije.

⁷ Ovi kriterijumi će biti administrativno kontrolisani

⁸ Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave („Službeni list CG“, br. 151/22 i 103/23)

Kriterijumi rangiranja za podmjeru 7.2– Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu

Kriterijumi rangiranja	Bodovi
Stručne kvalifikacije	Do 10
Podnositelj zahtjeva ima visoko obrazovanje iz oblasti poljoprivrede i/ili veterine	10
Podnositelj zahtjeva ima srednjoškolsko obrazovanje iz oblasti poljoprivrede i/ili veterine	5
Veličina gazdinstva	Do 20
Korisnik ima više od 5 UG	10
Korisnik ima više od 2 hektara (bez pašnjaka i livada)	10
Korisnik posjeduje sertifikat za organsku proizvodnju	10
Za korisnike u planinskim područjima (nadmorska visina iznad 600 metara)	5
Korisnik (izvršni direktor) je žena	10
Korisnik ima ispod 40 godina života ⁸	10
Podnositelj zahtjeva je nosilac poljoprivrednog osiguranja	5
Investicije u obnovljive izvore energije	5
Investiranje u tretman otpada i prečišćavanje otpadnih voda	10
Podnijeta je sva potrebna dokumentacija	10
Nivo razvoja lokalne samouprave ⁹	Do 5
Ispod 50%	5
Od 50% do 75%	3
Od 75% do 100%	1
JKUPNO	Do 100

⁸ Korisnik (izvršni direktor) ima manje od 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku i posjeduje odgovarajuće stručne vještine i kompetencije.

⁹ Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave („Službeni list CG“, br. 151/22 i 103/23)

Kriterijumi rangiranja za podmjeru 7.3 – Podrška investicijama za unapređenje zanatstva

Kriterijumi rangiranja	Bodovi
Podnosilac zahtjeva ima srednjoškolsko obrazovanje iz oblasti zanata	20
Korisnik je žena	15
Korisnik ima ispod 40 godina života ⁹	15
Investicije u obnovljive izvore energije	10
Investiranje u tretiranje otpada i prečišćavanje otpadnih voda	10
Korisnik je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava	15
Podnijeta je sva potrebna dokumentacija	10
Nivo razvoja lokalne samouprave ¹⁰	Do 5
ispod 50%	5
Od 50% do 75%	3
Od 75% do 100%	1
UKUPNO	Do 100

⁹ Korisnik ima manje od 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku i posjeduje odgovarajuće stručne vještine i kompetencije

¹⁰ Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave („Službeni list CG“, br. 151/22 i 103/23)

DRŽAVE PORIJEKLA DOBAVLJAČA

DRŽAVE PORIJEKLA DOBAVLJAČA

Dobavljači roba i usluga koje se koriste za realizaciju investicije moraju biti porijeklom iz sledećih država:

1. EU Member States / Države članice EU:

Austria/Austrija
 Belgium/Belgija
 Bulgaria/Bugarska
 Cyprus/Kipar
 Croatia/Hrvatska
 Czech Republic/Republika Češka
 Denmark/Danska
 Estonia/Estonija
 Finland/Finska
 France/Francuska
 Germany/Njemačka
 Greece/Grčka
 Hungary/Madžarska
 Ireland/Irska
 Italy/Italija
 Latvia/Letonija
 Lithuania/Litvanija
 Luxembourg/Luksemburg
 Malta/Malta
 Netherlands/Holandija
 Poland/Poljska
 Portugal/Portugal
 Romania/Rumunija
 Slovakia/Slovačka
 Slovenia/Slovenija
 Spain/Španija
 Sweden/Švedska

2. European Economic Area/Evropsko Ekonomsko Područje: Iceland/Island,

Liechtenstein/Lihtenštajn, Norway/, Norveška

3. IPA Beneficiaries States:/Zemlje korisnice IPA-e

Albania/Albanija
 Bosnia-Herzegovina/Bosna i Hercegovina
 North Macedonia/Sjeverna Makedonija
 Turkey/Turska
 Montenegro/Crna Gora
 Serbia/Srbija

Kosovo under the UNSCR n° 1244/1999 / Kosovo, UNSCR br. 1244/1999 / Kosovo prema Rezoluciji SB UN br. 1244/1999 / Kosovo, UNSCR br. 1244/1999.

4. Countries that are beneficiaries of the European Neighbourhood and Partnership/Instrument/Zemlje korisnice Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva:

Algeria/Alžir
 Armenia/Jermenija
 Azerbaijan/Azerbejdžan
 Belarus/Bjelorusija
 Egypt/Egipat
 Georgia/Gruzija
 Israel/Izrael
 Jordan/Jordan
 Lebanon/Liban
 Libya/Libija
 The Republic of Moldova/Moldavija
 Morocco/Maroko
 Occupied Palestinian Territory/Okupirana Palestinska teritorija
 Syria/Sirija
 Tunisia/Tunis
 Ukraine/Ukrajina

Član 29

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 11-011/25-4887

Podgorica, 25. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2219.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore je, 8. decembra 2025. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih sa-glasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE U VEZI SA SITUACIJOM U REPUBLICI BJELORUSIJI I UMIJEŠANOST REPUBLIKE BJELORUSIJE U AGRESIJU RUSKE FEDERACIJE NA UKRAJINU

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije u vezi sa situacijom u Republici Bjelorusiji i umiješanost Republike Bjelorusije u agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu („Službeni list CG”, broj 64/25) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2025/385/ZVBP od 24. februara 2025. godine“ stavlja se zarez, a riječi: „i 2025/632/ZVBP od 27. marta 2025. godine”, zamjenjuju se riječima: „2025/632/ZVBP od 27. marta 2025. godine, 2025/1461/ZVBP od 18. jula 2025. godine, 2025/1471/ZVBP od 18. jula 2025. godine, 2025/2038/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine i 2025/2040/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine.”.

U tački 2 poslije riječi: „ 2025/386 od 24. februara 2025. godine“ stavlja se zarez, a riječi: „i 2025/631 od 27. marta 2025. godine,“ zamjenjuju se riječima: „2025/631 od 27. marta 2025. godine, 2025/1469 od 18. jula 2025. godine, 2025/1472 od 18. jula 2025. godine, 2025/2039 od 23. oktobra 2025. godine i 2025/2041 od 23. oktobra 2025. godine.”.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012D0642-20250327> od 27. marta 2025. godine, kao i za pristup odlukama 2025/1461/ZVBP od 18. jula 2025. godine, 2025/1471/ZVBP od 18. jula 2025. godine, 2025/2038/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine i 2025/2040/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, koje do momenta donošenja ove odluke nijesu inkorporirane u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njima mijenja ili dopunjava: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501461, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501471, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D2038&qid=1761292923596> i <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D2040&qid=1761293079751>.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0765-20250720> od 20. jula 2025. godine, kao i za pristup regulativama 2025/2039 od 23. oktobra 2025. godine i 2025/2041 od 23. oktobra 2025. iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, koje do momenta donošenja ove odluke nijesu inkorporirane u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njima mijenja ili dopunjava: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R2039&qid=1761292794499> i <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R2041&qid=1761292699820>.”

Član 3

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3a

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama Savjeta Evropske unije 2025/1461/ZVBP od 18. jula 2025. godine, 2025/1471/ZVBP od 18. jula 2025. godine, 2025/2038/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine i 2025/2040/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine i regulativama Evropske unije 2025/1469 od 18. jula 2025. godine, 2025/1472 od 18. jula 2025. godine, 2025/2039 od 23. oktobra 2025. godine i 2025/2041 od 23. oktobra 2025. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4054/3

Podgorica, 8. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2220.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore je, 8. decembra 2025. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH
RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I
REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA DJELOVANJA RUSKE
FEDERACIJE KOJIMA SE
DESTABILIZUJE SITUACIJA U UKRAJINI**

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini („Službeni list CG”, br. 30/25, 57/25 i 116/25) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: “2025/1320/ZVBP od 30. juna 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: “i 2025/1495/ZVBP od 18. jula 2025. godine,” zamjenjuju se riječima: “2025/1495/ZVBP od 18. jula 2025. godine i 2025/2032/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine,”.

U tački 2 poslije riječi: “2025/932 od 20. maja 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: “i 2025/1494 od 18. jula 2025. godine,” zamjenjuju se riječima: “2025/1494 od 18. jula 2025. godine i 2025/2033 od 23. oktobra 2025. godine,”.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20250720> od 18. jula 2025. godine, kao i za pristup odluci 2025/2032/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, koja do momenta donošenja ove odluke, nije inkorporirana u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njome mijenja ili dopunjava je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D2032&qid=1761291837253>.”

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20250720> od 18. jula 2025. godine, kao i za pristup regulativi 2025/2033 od 23. oktobra 2025. godine iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, koja do momenta donošenja ove odluke, nije inkorporirana u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njome mijenja ili dopunjava je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R2033&qid=1761291336534>.”

Član 3

Poslije člana 3b dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3c

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukom Savjeta Evropske unije 2025/2032/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine i regulativom Evropske unije 2025/2033 od 23. oktobra 2025. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4056/3

Podgorica, 8. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2221.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore je, 8. decembra 2025. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH
RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I
REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE U ODNOSU NA DJELOVANJA KOJA
PODRIVAJU ILI UGROŽAVAJU TERITORIJALNI INTEGRITET, SUVERENITET
I NEZAVISNOST UKRAJINE

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine („Službeni list CG”, br. 57/25 i 119/25) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2025/1478/ZVBP od 18. jula 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2025/1895/ZVBP od 12. septembra 2025. godine,” zamjenjuju se riječima: „2025/1895/ZVBP od 12. septembra 2025. godine i 2025/2036/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine,”.

U tački 2 poslije riječi: „2025/1476 od 18. jula 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2025/1894 od 12. septembra 2025. godine,” zamjenjuju se riječima: „2025/1894 od 12. septembra 2025. godine, 2025/2035 od 23. oktobra 2025. godine i 2025/2037 od 23. oktobra 2025. godine,”.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20251023> od 23. oktobra 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20251023> od 23. oktobra 2025. godine.”

Član 3

Poslije člana 3a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3b

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukom Savjeta Evropske unije 2025/2036/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine i regulativama Evropske unije 2025/2035 od 23. oktobra 2025. godine i 2025/2037 od 23. oktobra 2025. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4179/3

Podgorica, 8. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2222.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2025. godine, donijela je

ODLUKU
O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH
ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S
OBZIROM NA AKTIVNOSTI KOJE PODRIVAJU
STABILNOST I POLITIČKU TRANZICIJU
REPUBLIKE SUDAN

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na aktivnosti koje podrivaju stabilnost i političku tranziciju Republike Sudan, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2023/2135/ZVBP od 9. oktobra 2023. godine, 2024/383/ZVBP od 22. januara 2024. godine, 2024/1784/ZVBP od 24. juna 2024. godine, 2024/2655/ZVBP od 8. oktobra 2024. godine, 2024/3154/ZVBP od 16. decembra 2024. godine, 2025/377/ZVBP od 24. februara 2025. godine, 2025/1481/ZVBP od 18. jula 2025. godine i 2025/1932/ZVBP od 22. septembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopoličkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2023/2147 od 9. oktobra 2023. godine, 2024/384 od 22. januara 2024. godine, 2024/1783 od 24. jula 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2024/3156 od 16. decembra 2024. godine, 2025/376 od 25. februara 2025. godine i 2025/1480 od 18. jula 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopoličkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2135-20250924>, od 22. septembra 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023R2147-20250718>, od 18. jula 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 10. oktobra 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4301/3

Podgorica, 10. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2223.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

**ODLUKU
O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH
ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U REGIJI
PRIDNJESTROVLJE U REPUBLICI MOLDAVIJI**

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u regiji Pridnjestrovlje u Republici Moldaviji, koje su utvrđene odlukama Savjeta Evropske unije 2010/573/ZVBP od 27. septembra 2010. godine, 2011/171/ZVBP od 21. marta 2011. godine, 2011/641/ZVBP od 29. septembra 2011. godine, 2012/170/ZVBP od 23. marta 2012. godine, 2012/527/ZVBP od 27. septembra 2012. godine, 2013/477/ZVBP od 27. septembra 2013. godine, 2014/381/ZVBP od 23. juna 2014. godine, 2014/751/ZVBP od 30. oktobra 2014. godine, 2015/1925/ZVBP od 26. oktobra 2015. godine, 2016/1908/ZVBP od 28. oktobra 2016. godine, 2017/1935/ZVBP od 23. oktobra 2017. godine, 2018/1610/ZVBP od 25. oktobra 2018. godine, 2019/1789/ZVBP od 24. oktobra 2019. godine, 2020/1586/ZVBP od 29. oktobra 2020. godine, 2021/1893/ZVBP od 28. oktobra 2021. godine, 2022/2085/ZVBP od 27. oktobra 2022. godine, 2023/2423/ZVBP od 26. oktobra 2023. godine, 2024/2782/ZVBP od 29. oktobra 2024. godine i 2025/2211/ZVBP od 27. oktobra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopoličkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0573-20251029> od 29. oktobra 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 31. oktobra 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u regiji Pridnjestrovlje u Republici Moldaviji („Službeni list CG”, broj 117/23).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4457/3

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2224.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI NIKARAGVI

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u Republici Nikaragvi koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2019/1720/ZVBP od 14. oktobra 2019. godine, 2020/607/ZVBP od 4. maja 2020. godine, 2020/1467/ZVBP od 12. oktobra 2020. godine, 2021/1278/ZVBP od 30. jula 2021. godine, 2021/1800/ZVBP od 11. oktobra 2021. godine, 2022/24/ZVBP od 10. januara 2022. godine, 2022/1943/ZVBP od 13. oktobra 2022. godine, 2023/2127/ZVBP od 9. oktobra 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/2665/ZVBP od 8. oktobra 2024. godine i 2025/1973/ZVBP od 29. septembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2019/1716 od 14. oktobra 2019. godine, 2020/606 od 4. maja 2020. godine, 2021/1276 od 30. jula 2021. godine, 2022/22 od 10. januara 2022. godine, 2022/1934 od 13. oktobra 2022. godine, 2022/1935 od 13. oktobra 2022. godine, 2023/2125 od 9. oktobra 2023. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2024/2672 od 8. oktobra 2024. godine i 2025/1974 od 29. septembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20251001> od 1. oktobra 2025. godine

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1716-20251001> od 1. oktobra 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 15. oktobra 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske Unije s obzirom na stanje u Republici Nikaragvi („Službeni list CG”, broj 93/23).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4479/3

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr Milojko Spajić, s.r.

2225.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU
MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA
EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE PROTIV ŠIRENJA I
UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA**

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije protiv širenja i upotrebe hemijskog oružja („Službeni list CG”, broj 124/25) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2024/2695/ZVBP od 14. oktobra 2024. godine“ stavlja se zarez, a riječi: „i 2025/960/ZVBP od 20. maja 2025. godine,“ zamjenjuju se riječima: „2025/960/ZVBP od 20. maja 2025. godine i 2025/2072/ZVBP od 13. oktobra 2025. godine.”.

Član 2

U članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20251015> od 15. oktobra 2025. godine.”

Član 3

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3a

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukom Savjeta Evropske unije 2025/2072/ZVBP od 13. oktobra 2025. godine ko-je se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4458/3

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2226.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI GVINEJI BISAO I O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE 2012/237/ZVBP

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u Republici Gvineji Bisao i o stavljanju van snage Odluke 2012/237/ZVBP koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2012/285/ZVBP od 31. maja 2012. godine, 2012/516/ZVBP od 24. septembra 2012. godine, 2013/293/ZVBP od 18. juna 2013. godine, 2017/415/ZVBP od 7. marta 2017. godine, 2018/36/ZVBP od 10. januara 2018. godine, 2021/1306/ZVBP od 5. avgusta 2021. godine, 2022/1335/ZVBP od 28. jula 2022. godine, 2023/1598/ZVBP od 3. avgusta 2023. godine, 2024/2504/ZVBP od 23. septembra 2024. godine i 2025/1935/ZVBP od 22. septembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 377/2012 od 3. maja 2012. godine, 458/2012 od 31. maja 2012. godine, 517/2013 od 13. maja 2013. godine, 559/2013 od 18. juna 2013. godine, 2017/403 od 7. marta 2017. godine, 2018/31 od 10. januara 2018. godine, 2019/1163 od 5. jula 2019. godine, 2021/1302 od 5. avgusta 2021. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2022/1329 od 28. jula 2022. godine, 2022/1330 od 28. jula 2022. godine, 2023/1593 od 3. avgusta 2023. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2024/2518 od 23. septembra 2024. godine i 2025/1933 od 22. septembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012D0285-20250924> od 24. septembra 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0377-20250924> od 24. septembra 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati na neodređeno vrijeme.

Ako Savjet Evropske unije donese odluku o izmjeni vremena primjene iz stava 1 ovog člana ili o prestanku primjene međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih aktima Evropske unije uvedenih ovom odlukom, ova odluka će se primjenjivati do roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4481/3

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Miljko Spajić**, s.r.

2227.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore je, 23. decembra 2025. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI GVATEMALI

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u Republici Gvatemali, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2024/254/ZVBP od 12. januara 2024. godine, 2024/457/ZVBP od 2. februara 2024. godine, 2024/3198/ZVBP od 16. decembra 2024. godine i 2025/1199/ZVBP od 12. juna 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2024/287 od 12. januara 2024. godine, 2024/455 od 2. februara 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine i 2025/1198 od 12. juna 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D0254-20250612&qid=1755594396342> od 12. juna 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024R0287-20250612&qid=1755594396342> od 12. juna 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 13. januara 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4646/3

Podgorica, 23. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr Miloško Spajić, s.r.

2228.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore je, 23. decembra 2025. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE U VEZI SA SITUACIJOM U REPUBLICI BURUNDI

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere u vezi sa situacijom u Republici Burundi, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2015/1763/ZVBP od 1. oktobra 2015. godine, 2016/1745/ZVBP od 29. septembra 2016. godine, 2017/1933/ZVBP od 23. oktobra 2017. godine, 2018/1612/ZVBP od 25. oktobra 2018. godine, 2019/1788/ZVBP od 24. oktobra 2019. godine, 2020/1585/ZVBP od 29. oktobra 2020. godine, 2021/1826/ZVBP od 18. oktobra 2021. godine, 2022/2051/ZVBP od 24. oktobra 2022. godine, 2023/2228/ZVBP od 23. oktobra 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/2722/ZVBP od 21. oktobra 2024. godine i 2025/1941/ZVBP od 22. septembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2015/1755 od 1. oktobra 2015. godine, 2018/1605 od 25. oktobra 2018. godine, 2019/1163 od 5. jula 2019. godine, 2019/1777 od 24. oktobra 2019. godine, 2019/1779 od 24. oktobra 2019. godine, 2020/1578 od 29. oktobra 2020. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2022/2043 od 24. oktobra 2022. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine i 2025/1940 od 22. septembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1763-20250924> od 24. septembra 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R1755-20250924> od 24. septembra 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 31. oktobra 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Burundi („Službeni list CG”, br. 78/23 i 69/24).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/25-4645/3

Podgorica, 23. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2229.

Na osnovu člana 12 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22 i 48/24), Vlada Crne Gore je, 30. decembra 2025. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O OBRAČUNSKOJ VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA ZA ZAPOSLENE U JAVNOM
SEKTORU ZA FISKALNU 2026. GODINU**

Član 1

Obračunska vrijednost koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2026. godinu utvrđuje se u bruto iznosu od 90,00€.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 11-011/25-4656

Podgorica, 30. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2230.

Na osnovu člana 55 stav 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 80/20, 59/21, 146/21, 49/22, 65/22, 140/22, 3/23 i 94/24) Ministarstvo finansija, donijelo je

P R A V I L N I K O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA REGISTRACIJU OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1

U Pravilniku o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", broj 6/06 i "Službeni list CG", br. 34/13 i 61/21) u članu 3 stav 1 mijenja se i glasi:
„Prijava za PDV podnosi se elektronski upotrebom elektronskih servisa poreskog organa.“

Član 2

Obrazac PR-PDV-1 mijenja se i glasi:

“Obrazac PR PDV-1

CRNA GORA
Poreska uprava

Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost

Vrsta obrasca: (upišite "X" u odgovarajuće polje)

- Registracija
 Prestanak registracije

1. Poreski identifikacioni broj (PIB):

2. Naziv poreskog obveznika:

3. Adresa:

Ulica: _____ Broj: _____ Opština: _____ Telefon: _____

4. Poslovne aktivnosti:

- Proizvodnja Veleprodaja Maloprodaja Usluge Uvoz/Izvoz

5. Vrsta registracije:

- Obavezna Dobrovoljna

6. Podaci o oporezivom prometu:

- ostvareni za poslednjih 12 mjeseci _____
- očekivani za narednih 12 mjeseci _____

* Svi gore navedeni periodi se određuju u odnosu na dan podnošenja ove prijave.

7. Razlozi za prestanak registracije:

Oporezivi promet je manji od 30.000 €

Likvidacija i dr.

Prestanak obavljanja oporezivih transakcija za PDV

Prestanak preduzetničke djelatnosti

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su navedeni podaci tačni.

Datum ____ / ____ / ____

Potpis ovlašćenog lica

Popunjavanje poreski organ

Broj dokumenta _____

Datum prijema ____ / ____ / ____

Datum obrade ____ / ____ / ____

Prezime i ime ovlašćenog službenika _____

Potpis _____

Uputstvo za popunjavanje prijave (PR PDV-1)

Pod rednim brojem 1, poreski identifikacioni broj (PIB) – unijeti poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika koji mu je dodijeljen od strane nadležnog poreskog organa prilikom registracije.

Pod rednim brojem 2, naziv poreskog obveznika – unijeti naziv poreskog obveznika.

Pod rednim brojem 3, adresa – unijeti punu adresu poreskog obveznika, uključujući naziv ulice, kućni broj, opštinu i broj telefona.

Pod rednim brojem 4, poslovne aktivnosti – upisati znak «x» u odgovarajuće polje ispred vrste obavljanja djelatnosti poreskog obveznika za PDV (proizvodnja, veleprodaja, maloprodaja, usluge, uvoz i izvoz).

Pod rednim brojem 5, vrsta registracije – upisati znak «x» u odgovarajuće polje ispred vrste registracije (obavezna, odnosno dobrovoljna).

Pod rednim brojem 6, podaci o oporezivom prometu – upisati iznos oporezivog prometa za posljednjih 12 mjeseci, odnosno očekivani promet za narednih 12 mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave. Ako je oporezivi promet veći od 30.000 eura ostvaren za kraći period, unosi se promet ostvaren za taj period.

Pod rednim brojem 7, razlozi za prestanak registracije – navode se razlozi za prestanak registracije za PDV (upisuje znak «x» u polje ispred odgovarajućeg razloga za prestanak registracije za PDV).“

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.

Broj: 10/1-040/25-47886/2

Podgorica, 30. decembra 2025. godine

Ministar,
mr **Novica Vuković**, s.r.